

E hlabolotsw e  
bile e tsamaelana  
le CAPS

Kereiti

2



Bokgoni ho tsa  
Bophelo ka SESOTHO

Buka ya 2  
Kotara ya 3 & 4



Lebitso:

Phaposi:



ISBN 978-1-4315-0269-1



9 781431 502691



LIFE SKILLS IN SESOTHO  
GRADE 2 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0269-1

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

9th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



**Kotara ya 3** **Leqephe**

33	Hobaneng mobu o le bohlokwa ho rona? .....	2
34	Bohlokwa ba mobu.....	4
35	Tse ding hape ka mobu .....	6
36	Ho sebetsa ka mobu.....	8
37	Dipalangwang tsa tsela: mmileng.....	10
38	Dipalangwang tsa seporo: Terene.....	12
39	Dipalangwang tsa moyeng: sefofape .....	14
40	Dipalangwang tsa metsing.....	16
41	Tseba haholwanyana ka dipalangwang tsa metsing .....	18
42	Dipalangwang tsa setjhaba .....	20
43	Polokeho mmileng .....	22
44	Melao ya tsela .....	24
45	Bana ba sekolo ba laolang sephethephethe.....	26
46	Thuso ya balaolasephethephethe .....	28
47	Batho ba bangata ba re thusang .....	30
48	Mosebetsi o motle setjhabeng.....	32

**Kotara ya 4** **Leqephe**

49	Naha ya rona, Afrika Borwa .....	34
50	Folakga ya rona ya naha .....	36
51	Pina ya setjhaba le seabo sa sefoka sa naha ya rona.....	38
52	Sefoka se setjha sa Afrika Borwa.....	40
53	Mekgwa e fapaneng ya ho buisana .....	42
54	Ho buisana ka ho ngola le ka mantswe .....	44
55	Tsela tse ding tsa ho etsa puisano .....	46
56	Ho buisana ka papatso le ka mmimo.....	48
57	Re buisana jwang ha re sa utlwe? .....	50
58	Re buisana jwang ha re sa bone? .....	52
59	Bosiu le motshehare.....	54
60	Ditoro le ditakatso bosiu .....	56
61	Mosebetsi wa bosiu le motshehare .....	58
62	Ho etsa mosebetsi o motle bosiu.....	60
63	Diphoofolo tsa bosiu.....	62
64	Phoofolo e dulang e bolokelehile bosiu.....	64



*Mofumahadi Angie Motshekga, letona la Lafapha la Thuto ya Motheo.*



*Mong. Enver Surty, Motlatsi wa Letona la Thuto ya Motheo.*

*Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo, Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo, Mong. Enver Surty.*

*Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tshelletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshebetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.*

*Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.*

*Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.*

*Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.*





# Kereiti

# 2



Bokgoni ho tsa Bophelo  
ka **SESOTHO**  
Buka ya 2



Buka ena ke ya:





# Hobaneng mobu o le bohlokwa ho rona?



Ha re baleng

Batho ba hloka mobu hore ba phele. Lefatshe leo re phelang ho lona le entswe ka mobu. Re aha matlo a rona mobung, re lema le dijalo mobung hore re di je. Diphoofolo le tsona di hloka mobu. Dipodi le dikgomo di ja jwang le dimela tse ding tse melang mobung. Diphoofolo tse ding tse nnyane jwale ka mmutlanyana le ditweba, le dikokonyana tse kang bohloka le diboko, di phela mobung.

Ho na le mefuta e meraro ya mobu.

## Mobu wa lehlabathe

Ha o ka sidila o mong wa mobu ona ka menwana ya hao o tla utlwa hore o thata, o tiile mme o lehlabathe. Ha o tshela metsi mobung o lehlabathe, a phalla ka potlako ho feta, mme a hohola le lehlabathe le leng. Dimela ha di mele hantle mobung ona o mmala o hlakileng.



Mobu o lehlabathe

## Letsopa

Mobu o mong o utlwahala e ka ke letsopa. Ha o kolobisa mobu ona o kgomarela mmoho. O ka etsa ntho tsa mefuta yohle ka letsopa le metsi, jwaloka dikopi le dikotlolo le diphoofolo tsa letsopa, empa ho thata ho lema dijalo mobung wa letsopa. Ha pula e nele, letsopa le tshwara metsi nako e telele, mme dijalo tse holang moo di ba metsi haholo.



Mobu o letsopa



## Selokwe

Selokwe ke mobu o motle ka ho fetisisa bakeng sa peo le dijalo. Ha e be mongobo haholo kapa hona ho oma haholo. E tshwana le lehlabathe le kopantsweng le letsopa, empa hangata ka mmala e ntshofetse.



Ha re etseng

Fumana hore le na le mobu wa mofuta ofe sekolong sa heno.

- Tsamaya hohle lebaleng la sekolo le motswalle wa hao le shebe hore na le ka fumana lehlabathe, letsopa kapa selokwe.
- Tlisang mobu ka phaposeng ka mabekere, mekotlana kapa ka dipitsana ho tswa dibakeng tse fapaneng
- Tshwaya setshelo 1, 2, le 3.



Mobu o selokwe



Ha re bueng

Bua le motswalle wa hao ka mobu oo le o tlisitseng ho tswa lebaleng la sekolo. Araba dipotso tse na ka mofuta o mong le o mong wa mobu.

- Mobu o tshwana le eng?
- Mobu o tshwareha jwang?
- Na ho ne ho na le dimela tse kamelang mobung ona?



Ha re ngoleng

Tlatsa dibaka tseo o fumaneng mobu ho sona kholomong ya pele mme o kgabise dikarabo tse nepahetseng ka mmala.



O fumane mobu hokae?	O utlwahala jwang?			Na ho ne ho na le dimela tse ka melang ho ona?	
	Omme	letsopa	foforeha	ee	tjhe
	Omme	letsopa	foforeha	ee	tjhe
	Omme	letsopa	foforeha	ee	tjhe








34

# Bohlokwa ba mobu

Kotara ya 3 – Beke ya 1

Ha re bueng

Sheba ditshwantsho o bue ka dibopuwa tsohle tse phelang mobung.



Ha re ngolena

Bolella motswalle wa hao hore o bona dibopuwa difeng setshwantshong. Na o ka nahana ka dibopuwa tse ding tse phelang mobung? Ngola mabitso a tsona.




Ha re etseng

- Taka kapa o pente setshwantsho sa dinonyana, hlapi kapa dikokonyana. Buisana ka mmala wa tsona le sebopoho.
- Bokella dintho tsa tlhaho jwaloka dithutswana, mahlaku, wulu le lehlabathe. Etsa kholaje Bua ka mmala: sebopoho le ho tshwarela ha tsona.





Ha re ngoleng

Taka mola ho nyalanya dintho tse na tse mabokoseng a ho le letshehadi le ho tshwareha ha tsona-kamoo di utlwahalang ka teng letsohong ha o di tshwere-ka ho le letona.

letsopa
selokwe
letlobolwe
fuluru
kgalase
sesepa


thata
kgoramela
boreledi
bonolo
thella
motsu




Ha re ngoleng

Di utlwahala jwang ha o di tshwara? Tlatsa dikarabo tsa hao.













Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe. Potoloha ho latela motsamao wa watjhe mme o boele o potolele o kgutlela morao. Jwale akgela bolo ho tloha ho moithuti e mong ho ya ho e mong. Etsa sena o latela motsamao wa watjhe mme o boele o phete hape o kgutlele morao.

Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_





# Tse ding hape ka mobu



**Ha re baleng** Re lokela ho hlokomela mobu.

Karolo ya bohlokwa ya mobu ho batho le diphoofolo ke mobu o ka hodimo. Ke mobu oo dijalo di melang ho ona. Metso ya dijalo e thibela moya le pula hore di se nke mobu o ka hodimo. Dijalo di shwa ha ho na le pula e nnyane, le ha ho na le mollo. Di shwa hape ha ho na le pula e ngata. Haeba ho se na dimela, mobu o ka hodimo o hoholwa ke pula, kapa moya o fokang. Sena se bitswa kgoholeho ya mobu. Batho le bona ba baka kgoholeho ya mobu. Ha re sa hlocomele mobu, o ka se fepe dijalo tse holang ho o na, mme di ka qala ho shwa. Ka lebaka leo, mobu o a hoholeha kapa o fokwa ke moya.



**Ha re bueng** Bua le motswalle wa hao ka mekgwa eo batho ba ka bakang kgoholeho ya mobu ka teng. Leka ho araba dipotso tsena:

Ho etsahalang ha re rema difate tse ngata?

Ho etsahalang ha re rua dipodi tse ngata, dinku le dikgomo naheng?



**Ha re ngoleng** Sheba ditshwantsho tsena. Bua le motswalle wa hao hore ho etsahalang ka mobu. Tshwaya (✓) karabo e nepahetseng potsong e nngwe le e nngwe.

Na kgoholeho ya mobu e bakwa ke

moya	
Mello	
Pula e fokolang	

Na kgoholeho ya mobu e bakwa ke

letsatsi	
batho	
moya	







**Ha re baleng** Dijalo di hloka mobu o motle hore di hole.

Difate le dijalo di fumana dijo tsa tsona mobung. Ha mefuta e fapaneng ya difate le dijalo e hola mmoho, di nka dijo tse fapaneng mobung, mme mobu o dula o phetse hantle. Ha rapolasi a lema mofuta o le mong wa dijalo, jwale ka poone, sejo se le seng se sebediswa ke dijalo kaofela, ka hoo di keke tsa dula di phetse. Re ka rua mobu wa rona tshimong o phetse hantle ka ho o kenya podiswa. Boramapolasi ba ka boloka mobu wa bona o bolokehile ka ho jala dimela tse jang mefuta e fapaneng ya dijo ho tswa mobung. Podiswa e neha dijalo dijo.



**Ha re etseng** Mokgwa wa ho etsa podiswa.

**Re hloka:**

- Ditholwana le makgapetla a meroho
- Mekotlana ya tee
- Makgapetla a omeletseng le jwang
- Dikhateboto
- Dikgaketlana tsa mahe

**Mokgwa wa ho etsa**

- Boloka tse na kaofela e le qubu e bolokilweng hukung ya tshingwana.
- Eketsa mobu ha nnyane.
- Tshela metsi a lekaneng ho boloka qubu ena e le mongobo (qubu e se ke ya ba metsi haholo).
- Dula o fetola qubu ka foroko e sebetsang tshingwaneng beke e nngwe le e nngwe kapa nakong ya dibeke tse pedi.
- Ha e foforeha le ho ba ntsho, e kopanye le mobu tshimong ya hao.



O se ke wa sebedisa: Makotikoti, digalase, polasetike, tlhapi, nama, lebesa kapa tjhisi.



**Ha re ngoleng**

Sheba ditshwantsho mme o tshwaye dintho tseo o ka di sebedisang qubung ya hao ya podiswa. Etsa letshwao le leholo dinthong tseo o tlamehang ho di sebedisa.


Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_





36



Kotara ya 3 – Beke ya 2

# Ho sebetsa ka mobu





Ha re baleng

Dumisani le kgaitsemi ya hae Ntombi ba batla ho etsa tshimo. Ntombi o batla ho jala meroho ha Dumisani a batla ho jala dipalesa. Pele, ba tshwanela ho nka qeto hore ke sebaka sefe se loketseng serapa ka ho fetisisa? Sheba ditshwantsho tse na o tshwaye (✓) le bokoseng le nepahetseng.



Ba tlameha ho etsa eng hape? Nomora ditshwantsho tse ka tlase ka tatelano ya tsona.



Na ba etsa dintho tse nepahetseng? Tshwaya dintho tse nepahetseng, mme o behe letshwao (✓) pela dintho tse nepahetseng.







### Ha re bueng

Bua le motswalle wa hao ka ho ba le tshimo ya meroho le difate tsa ditholwana lapeng. Na e boloka tjhelete? Na meroho le ditholwana di na le tatso e molemo? Hobaneng? Ke mefuta efe ya ditholwana kapa meroho eo o ka e jalang hae? Ke ntho efe e melang hantle sebakeng seo o dulang ho sona? Sheba ditshingwaneng tse ding kapa mapolasing a haufi le wena.



Letsatsi: .....




### Ha re ngoleng

Etsa lenane la meroho eo o ka ratang ho e jala mme o. Bolela hore hobaneng o e jala.




### Ha re etseng

Tadima ditshwantsho tse na mme o bolelle motswalle se etsahalang sejalong sa nawa ho e nngwe le e nngwe.



### Ha re ngoleng

- Mamela titjhere ya hao ha e re matha, tlola, wela fatshe, kapa tloatlola.
- Tsepama ka leoto le le leng. Jwale fetolela leotong le leng.

Etsa mola fatshe kapa o behe sekotwana sa kgwele fatshe.

- Tsamaya moleng.
- Tshwaranyang matsoho a lona ka mahlakoreng ho fumana botsitso.
- Leka o tutubetse!







# Dipalangwang tsa tsela: mmileng



## Ha re baleng

Re sebedisa mefuta e fapaneng ya dipalangwang ho tloha sebakeng se seng ho ya ho se seng. Ho na le mefuta e fapaneng ya dipalangwang. Bongata ba rona re tsamaya fatshe ditseleng, seporong sa terene le metjheng ya maoto. Hape re sebedisa dipalangwang jwaloka dilorile le diterene ho tsamaisa thepa lefatsheng.



## Ha re etseng

Shebang ditshwantsho. Di o bontsha dipalangwang tse fapaneng tsa ho sebediswa mmileng. Thala mola ho bapisa se seng le se seng sa ditshwantsho le lentse le nepahetseng



sethuthuthu



tekesi



kariki ya tonki



bese



koloi



teraka



baesekele



sekuta



## Ha re bueng

Bua le motswalle wa hao ebe o araba dipotso tse latelang.

O ya ka eng sekolong tsatsi le leng le le leng?

O ya ka eng tlininiking?

O tsamaya ka eng ha o etela metswalle ya hao kapa ba leloko la hao?

O ya ka eng toropong?

Letsatsi: .....



**Ha re ngoleng**

Ngola dipolelo tse pedi kamoo o tlang sekolong ka teng letsatsi le letsatsi.

Two empty rectangular boxes for writing.

Jwale phethela dipolelo tsena.

Titjhere ya ka e tla sekolong ka \_\_\_\_\_.

Ke ya tleleniking ka \_\_\_\_\_.

Ha ke ya habo motswalle wa ka ke \_\_\_\_\_.



**Ha re bueng**

Na le sebedisa mofuta o le mong wa dipalangwang ha le ya sekolong?

Bana ba bang ba sehlopha ba sebedisa mofuta ofe wa dipalangwang?

Sheba kerafo ena ebe o araba dipotso.

Boholo ba bana bao o kenang le bona ka phaposing ba tla sekolong ka eng?

Ke bana ba bakae ba yang sekolong ka kolo?

Palo ya bana	5				
	4				
	3				
	2				
	1				
		Tsamaya ka maoto	Tekesi	Bese	Koloi



**Ha re baleng**

O a tseba jwale hore ho na le mofuta e fapaneng ya ho tsamaisa batho kapa thepa ditseleng. Ho na le mofuta e fapaneng ya ditsela, mohlala:

- Ditsela tsa mobu
- Ditsela tsa sekontiri

Ditsela tse ding tse kopanyang ditoropo tse pedi di sephara habedi ho feta ditsela tse ding. Di bitswa mmilamoholo (highway), hape hobane ho na le tsela tse pedi lehlakoreng ka leng, dikoloi tse nne di ka di sebedisa ka nako e le nngwe. Foriwei eka haewei empa mahlakore a mabedi a tsela a arohane. O ka leba nqa e le nngwe feela lehlakoreng la tsela.



**Ha re bueng**

Na o kile wa ba mmileng o moholo? Ho na le mmila o moholo pela hao? Tsela tse ngata pela moo o dulang ha di ya lokiswa kapa di entswe ka sekontiri? Ke efe e bolokehileng – mmila wa haewei kapa wa foriwei? Hobaneng?

Clipboard with fields for Teacher, Sign, and Date.





# Dipalangwang tsa seporo: Terene



## Ha re baleng

Mofuta o mong wa dipalangwang. Re ka sebedisa hape le terene. Tsela ya se poro se entswe ka dikotwana tsa tshepe. Terene e tsamaya seporong. Terene e jara batho le thepa ho tloha toropong e nngwe ho ya ho e nngwe. Terene e ka kgona ho tsamaisa batho ba bangata ho feta koloï kapa bese.



E ka jara hape dintho tse boima le dintho tse ngata ho feta teraka.



## Ha re bueng

Sheba ditshwantsho o bue le motswalle wa hao ka mefuta e fapaneng ya diterene.


Ke efeng ya diterene tse na e tsamaisang batho?  
Ke efeng ya diterene tse na e tsamaisang thepa?  
Terene e ka jara dintho tsa mofuta ofe?

Terene e palamisang batho feela e bitswa **terene ya baeti**. Terene e palamisang dintho feela e seng batho e bitswa **terene ya thepa**.



Terene ya mashala

Terene ya motlakase



Terene ya Disele

Terene e tsamayang ka potlako



Letsatsi: .....



Ha re bapiseng

Etsa mola o bapisa mofuta wa terene e ka letsohong le letona le taba tse nepahetseng ka yona ka letsohong le letshehadi.

E sebedisa disele ho e fa matla.

E sebedisa mashala ho e fa matla.

E na ke terene e lebelo ya motlakase e tsamayang dikhilometara tse 200 ka hora. Terene ya pele e potlakang Afrika Borwa ke Gautrain ya Gauteng.

E sebedisa motlakase ho ba le matla. Motlakase o tswa dithapong tse fanang ka matla tse tsamayang ka hodima seporo sa terene.



Ha re etseng

Etsa terene ya hao, o e etsetse sebakeng se o ka hara lebokose leo filweng. Bontsha motswalle setshwantsho sa hao. Buisana ka dibopeho le mebala.



Ha re ngoleng Araba dipotso tsena.

Terene ya hao ke ya mofuta ofe?

Ke bokae ho sebedisa terene ya hao?

Terene ya hao e tsamaya bohole bo bokae?



E etsetse kantle

- Tlalatlola, tlola, qhomela hodimo le tlase, tlola o ya pele mme o eme ka maoto a mabedi.
- Jwale ikwetlisetse ho etsa tse latelang. O tlamehile ho hlwella, o kgase, o thelle kapa o tlole ho ntho e nngwe ho ya ho e nngwe. Leka ho etsa sena ka mokotla wa dinawa hodima hlooho.

Teacher: \_\_\_\_\_

Sign: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_





# Dipalangwang tsa moyeng: sefofape



## Ha re baleng

Ho fihla mona o ithutile ka mefuta ya tsamaiso ya batho le thepa tseleng. Re ka boela ra tsamaya moyeng. Ho mefuta e fapaneng ya ho tsamaya moyeng. **1.** Re sebedisa difofane ho fofela dibakeng tse hole. **2.** Koloji e ka matha ka lebelo la 120 km ka hora. **3.** Terene ya lebelo e ka matha lebelo la 200 km ka hora. **4.** Sefofane se ka fofa ka lebelo la 955 km ka hora! Difofane le dirwalankgwana di na le dienjene tse matla. Dibalunu tsa moya o tjhesang le ditlalaedara ha di na dienjene. **5.** Dibalunu tsa moya o tjhesang di fofiswa ke moya o tjhesang. Ditlalaedara tsona di na le mapheo ho fofa moyeng. Batho ba sebedisa dibalunu le ditlalaedara haholo bakeng sa boithabiso le dipapadi.



## Ha re etseng

**6.** Borasepakapaka ba ya sepakapakeng ka sehvana.

Etsa mola ho tloha setshwantshong se seng le se seng ho ya lentsweng le nepahetseng.

helikopotara



sefofane sa bapalami

tlalaedara

balunu e ntshang moya o tjhesang

molelemedi

sehvana sa sepakapakeng



## Ha re ngoleng

Iketsise e ka o ya hodimo ka baloni ya moya o tjhesang. O ka bonang ha o le hodimo moo? Ngola dintho tse tharo tseo o ka di bonang.

Three horizontal lines for writing answers.





Ha re bueng

Pulane le kgaitsemi ya hae Thabo ba tihakela motswala wa bona Johannesburg. Ba ilo fofa ho tloha Cape Town. Sheba ditshwantsho, buisana le motswalle wa hao hore ba etsa eng.



1



2



3



4




5



6



7



8



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena. Jwale sheba ditshwantsho hape ebe o nomora dipolelo ka ho latellana ho tloha ho 1 ho fihla ho 8.

	Mekotlana ya Pulane le Thabo e a bekgwa.
	Batswadi ba Pulane le Thabo ba ba isa boemafonaneng ka koloi.
	Ba fumane ditekete tsa ho palama sefofane tonobankeng e netefatsang.
	Mosebeletsi wa sefofane o isa Pulane le Thabo moo ho lekolwang ditekete.
	Susie le Norman ba hlwella ditepisi ho kena sefofaneng.
	Pulane, Thabo le batswadi ba bona ba ya moleng wa ho palama.
	Ba dula fatshe ba tlama mabanta a pholoso.
	Ba sadisa batswadi hantle ka ho tsoka matsoho.







# Dipalangwang tsa metsing



Ha re baleng

Dipalangwang tsa ho qetela ke dipalangwang tsa metsing. Batho ba sebedisitse metsi ho nka maeto le ho tsamaisa dintho ka dilemo tse makgolo. Re nka maeto ho tshela lewatle ho tjhakela dinaha tse ding, re sebedisa dinoka le matsha ho nka maeto a ho ya dibakeng tse fapaneng naheng tsa rona.



Ha re ngoleng

Re eta jwang ka metsi? Tadima ditshwantsho tse ka tlase ebe o bua le motswalle ka mofuta e fapaneng ya ho tsamaya metsing.



seketswana sa dihlapi




seketswanamotoro

sekepe sa bapalami



seketswana



sephaphamadi

Ke sefe seo o nahanang hore batho ba se sebedisa ha ba tsamaya hodima metsi?

Ke sefe seo batho ba se sebedisang ha ba tsamaya hodima lewatle ha ba etela naheng e nngwe?

O nahana hore batho ba sebedisa seketswana ho ya hole kapa ho ya haufinyana?



Ha re ngoleng

Jwale ngola polelo ka mofuta o mong le o mong wa sekepe o hlalose hore se ka sebedisetswa eng?

Three empty rectangular boxes for writing answers.

Letsatsi: .....



### Ha re bueng


Bua ka dipotso tse na le motswalle wa hao.

- Ke tsela efe dipalangweng e o loketseng ho feta? Hobaneng o re jwalo?
- Ke mofuta ofe wa dipalangwang o tsamayang butle haholo?
- Ke mofuta ofe wa dipalangwang o lebelo haholo?
- Ke mofuta ofe wa sepalangwang oo titjhere ya hao e o sebedisang ho ya sekolong?
- Ke hokae moo o ka sebedisang terene e lebelo mo Afrika Borwa?



### Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa dipalangwang sepalangwa seo o se ratang haholo. E ka ba koloi, sekepe, sefofane kapa baesekele. O ka etsa le ntlo.



### E etsetse kantle

Bapala nku le phokojwe:

Arola barutwana dihlopha tse pedi; sehlopha se seng e be diphokojwe se seng e be dinku. Tshwaya lesakana moo dinku di bolokwang teng ha di tshwerwe. Ka temoso ya titjhere, diphokojwe di leka ho tshwara dinku. Dinku tse tshwerweng di ya ka lesakaneng. Dinku tse setseng di leka ho pholosa la dinku tse tshwerweng.







41

Beke ya 5

Kotara ya 3

# Tseba haholwanyana ka dipalangwang tsa metsing



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho o buisane le motswalle wa hao ka tsona.


O kile wa bona mefuta e tjee yah o tsamaya? Ke efe e ka tsamayang tlasa metsi? Na o tseba mabitso a mefuta e meng ya dipalangwang tsa metsing?



Ha re baleng

Bala dipolelo tse ka tlaase, mme o tadime ditshwantsho. Nyalanya sehlopha ka seng sa dipolelo le setshwantsho. Ngola nomoro e nepahetseng thoko ho setshwantsho.


1. Ponte kapa seketswana se tshedisa batho, dikoloi, le dintso tse ding noka. Ponto e tjena e teng Malgas Kapa Bophirima. E tshedisa batho le dikoloi noka ya Breede.



2. Sekepe sa Submarine se tsamaya ka tlasa metsi. Disubmarine tse ngata di kgolo mme di ka palamisa batho ba bangata. Submarine e kgolo haholo e ka tsamaya ka hara metsi nakong ya dikgwedi tse ngata.



3. Batho ba bang ba dula ka hara matlo a dikepe. Bahahlaudi ba yang matsatsing a phomolo dibakeng tse ding tse kang Kariba, mane Zimbabwe ba ka dula ka hara ntlo ya sekepe mme ba hahlaula ho potoloha lewatle.





**Ha re baleng**

O ithutile hore diterene di sebedisa mofuta e fapaneng ya matla hore di kgone ho tsamaya. Dikepe le tsona di sebedisa mofuta e fapaneng ya matla. Dikepe tse ding di sebedisa matla a batho. Dikepe tse ding di sebedisa matla a disele kapa matla a setimi. Dikepe tse ngata di sebedisa matla a moya.



**Ha re ngoleng**

Tshwaya dikarabo tse nepahetseng tsa dipotso tsena.

Seketswana se sokwang se sebedisa matla a mofuta ofe?

disele	
batho	
moya	




Seketswana se tsamaiswang ka enjini se sebedisa matla a mofuta ofe?

moya	
setimi	
peterole	



O nahana hore sekepe se sesang se sebedisa matla a mofuta o feng?

mosi	
setimi	
batho	



Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_





42

Beke ya 5

Kotara ya 3

# Dipalangwang tsa setjhaba



Ha re bueng

Dipalangwang tsa setjhaba ke eng? Na koi ya porinsipala wa hao ke sepalangwang sa setjhaba? Na bese ke sepalangwang sa setjhaba? Na baesekele ya e mong ke sepalangwang sa setjhaba?



Ha re baleng

Sepalangwang sa setjhaba ke se ka sebediswang ke mang kapa mang, empa o tlameha ho reka tikete. Diterene, dibese, difofane, ditekesi le diketswana di ka sebediswa e le dipalangwang tsa setjhaba.



Ha re bueng

O kile wa sebedisa sefe sepalangwang sa setjhaba?  
 O tlamehile ho etsa eng pele o sebedisa dipalangwang tsa setjhaba?  
 Batho ba sebedisa dipalangwang tsa setjhaba neng?



Ha re etseng

Etsa tekolo ya mofuta e fapaneng ya dipalangwang tsa setjhaba tseo ba tlelase ya hao ba kileng ba di sebedisa. Tlotsa boloko bo ka hara papetla e ka tlase bakeng sa mofuta o mong le o mong wa sepalangwang sa setjhaba seo motho e mong le e mong a se sebedisitseng.

Palo ya barutwana tlelaseng

11				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	Tekesi	Terene	Bese	Sefofane



Letsatsi:.....









Ha re etseng

- Sebedisa matheriale e ka sebediswang hape ho etsa sepalangwang se ka sebediswang e le mokotla wa dipensele.
- Penta kapa o kgabise sepalangwang sa hao.



Ha re etseng

Seha ditshwantsho tsa mefuta e fapaneng ya dipalangwang ho leqephe le sehwanng ka morao ho buka. Kgomaretsa setshwantsho se seng le se seng tseleng eo se e sebedisang. Kgabisa ditshwantsho tsohle ka mmala. Etsa bonnete ba hore o etsa ka makgethe, le hore o sebedisa mebala e fapaneng.



Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_






43

Kotara ya 3 – Beke ya 6



Ha re bueng

Batho setshwantshong sena ba roba melao ya tsela. Buisana le motswalle wa hao ka se phoso seo ba se etsang. Hobaneng re tlamehile ho latela melao ya tsela?







### Ha re baleng

Kgwedi le kgwedi re bala ka bana ba sekolo ba tjhaisitsweng ke makoloi ha ba lebile sekolong ka maoto kapa dibaesekele. O ka etsa bonnete ba hore o dula o bolokelehile tseleng ha o latela melao ya tsela.




### Melao ya ditaaso (batho ba tsamayang ka maoto)

- Pele o ka tshela tsela, kamehla sheba ka lehlakoreng le letona, le ka ho le letshehadi le ka ho le letona nepe mme o etse ba hore ha ho dikoloi, dibaesekele, ditekesi kapa dibese tse tlang.
- Ha tsela e le sephethephethe, fumana setopo, roboto, kapa metsero ya ho tshela mme o tshela moo, e seng kae kapa mahareng.
- Tshela moo ho na na le metsero kapa balaodi ba sephethephethe ba sekolo. Tseno ke dibaka tse potlakang ho tshela mmila
- Se tsamaye ka mmileng. Tsamaya tselathoko. Ha ho se na tselathoko, tsamaela hole le makoloi ka moo o ka kgonang. Tsamaya ka letsohong le letona la tsela ka mehla, hore o tsebe ho bona dikoloi tse tlang di o tobile.
- O se ke wa bapala tseleng.
- Hlokomela haholo pele o tshela sebakeng se tsamayang makoloi kapa moo tsela e thinyang teng.



### Melao ya bapalami ba dibaesekele

- Etsa bonnete ba hore ha ho se phoso baesekeleng ya hao. Hlahloba dithaere, mariki, llihatwa, ketane, manaka, phala le lebone pele o palama.
- Bosiu kapa ha ho sa bonahale hantle, o hloka lebone le kganyang ka pele baesekeleng ya hao, le setikara se benyang ka morao ho baesekele.
- Rwala helemete ya tshireletso ka mehla. E tla baballa hlooho ya hao hore e se ke ya tswa kotsi ha o ka wa. Helemete e ka pholosa bophelo ba hao.
- Haeba ho na le tsela e ikgethileng ya dibaesekele, e sebedise boemong ba mmila wa dikoloi.
- Sebedisa letshwao la letsoho le bontshang hantle hore o thinyetsa ka lehlakoreng lefe.
- O seke wa palama baesekele o bapile le e mong – kamehla palama o latela e mong.
- Le ka mohla se etse maqheka ka baesekele ha o e palame tseleng.



### E etsetse kantle

Kopa titjhene ya hao ho o bontsha tsela e bolokehileng ya ho **thethehela pele** le ho **thethehella morao**.



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_



# Melao ya tsela

Ha re ngoleng

Sheba hape setshwantsho se leqepheng la 22. Jwale araba dipotso tsena.

Ke batho ba bakae ba robang melao ya tsela?

Mosadi ya jereng mokotlana o roba molao ofe wa tsela?

Ngwanana ya palameng baesekele o roba melao e mekae?

O roba melao efe?

Ho ka etsahalang ka monna moholo?

O tlamehile ho etsa eng ka mehla pele o tshela mmila?



Ha re bueng


Diroboto di na le mabone a mararo.

Mmala ya ona ke efe?

Mmala ena e bolela eng?

Mmala o ka hodimo ke o fe?




Mmala o mahareng ke o fe?







Ha re etseng

Tshasa/Tlotsa mabone a diroboto ka mebala ho a bapisa le lentswe le ka tlase. Ebe o bolela hore letshwao le leng le le leng la tsela le boelang.



Beha letshwao la (✓) ka hara lebokoso pele roboto e bontshang hore ho bolokehile ho tshela tsela.



Ha re ithapolleng

- Dula fatshe. Thethehella pele le morao jwale ka bolo. Ho tloha moo paqama fatshe.
- Lahlele mokotlana wa hao wa dinawa hodimo o o tshware. Jwale o lahlela pele, hole ka moo o ka kgonang ka teng.
- Sebetsa le motswalle wa hao. Fapanyetsanang ho lahlela le ho tshwara mokotlana wa dinawa.
- Sebetsang ka dihlopha. Sheba hore sehlopha sa hao se na le mekotlana ya dinawa e mekae eo e ka e lahlelang ka baseketeng ka metsotswana e eo lee fuweng.



Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_





# Bana ba sekolo ba laolang sephethephethe



Ha re bueng

Sheba setshwantsho bua le motswalle wa hao ka sona.

- Bahlokamedi ba sephethephethe sekolong: bana ba sekolo ba etsa eng?
- Sena se thusa bana ba sekolo ka eng?
- Hobaneng se le bohlokwa ho wena?



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena.

Na ho bolokehile ha bana ba tshela mmila ka bo bona?

Hobaneng o nahana jwalo?

Ho tshwanetse hore ho be le mohlakamedi wa sephethephethe sekolong neng?

O tseba jwang hore mang ke setho sa bahlokamedi ba sephethephethe sekolong?

Bahlokamedi ba sephethephethe ba sekolong ba thibela sephethephethe jwang?

Ba emisa baitnuti jwang hore ba se tshele tsela?




Ha re etseng

Neo le mme wa hae ba ya laeaborari ka maoto. Tseleng ya ho ya moo ba hlokomela matshwao a tsela. Ho bolela eng? Bapisa letshwao le leng le leng le moelelo wa lona.

Letsatsi: .....



Ditaaso ha di a dumellwa.



Ho na le mmila o nang le letshwao la ho ema ka pele.



Ditaaso di ka tshela mmila mona



Laeaborari



Ho na le tsela tse fapanang pele.





Ho dumellwa ditaaso feela.



Ha re ngoleng

Ntombi le ntate wa hae ba palame koloi ho ya toropong ho ilo reka. Ba bona matshwao ana a tsela. Ntombi o botsa ntate wa hae hore a bolela eng. Na o a tseba hore a bolela eng? Sebetsa le molekane wa hao o ngole fatshe hore ntate wa Ntombi o lokela ho etsa eng ha a bona matshwao ana. Ho bona hore karabo tsa hao di nepahetse, fetolela buka o shebise hodimo le tlase.



Dikarabo: (1) Ema letshwaong. (2) O se kene mona. (3) Se tsamaye mona. (4) Ho na o dumellwa ho feta koloi e ka pela hao.

Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_





46

Kotara ya 3 – Beke ya 7

# Thuso ya balaolasephethephe



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o arabe dipotso tsena.

Ke mofuta o feng wa sepolesa ona?

O tseba eng ka balaolasephethephe?



Ha re ngoleng

Jwale araba dipotso tsena.

Molaolasephethephe o etsa eng?

---

---

Molaolasephethephe a ka o thusa jwang?

---

---

O nahana hore hobaneng koi ya mapolesa e eme tjee?

---



**Ha re bueng**

Sheba setshwantsho o buie le motswalle wa hao ka sona.



**Ha re ngoleng**

Araba dipotso tsena

Mokganni wa kolo e bolou o entse eng se phoso?

O nahana hore molaola-sephethephethe o tshwanela ho etsa eng?



**Ha re etseng**

Sebedisa dikausu tsa kgale ho etsa diphaphete tsa matsoho. Wena le motswalle le ka sebedisa diphaphethe tsena ho bontsha mopalami wa baesekele ya fetang robo e kwetse. E mong wa lona ke mopalami wa baesekele mme e mong ke rasephethephethe.



**Ha re ithapolleng**

1. Mathelang moo le ratang ka phaposeng.
  - Ha titjhere ya hao a re o eme, ema tsi! moo o leng teng.
2. Titjhere ya hao o tla le arola ka dihlopha.
  - Le tla etsa mabelo a peiso ya mekgahlelo kapa ho fapanyetsana.
  - Sehlopha se hlolang mabelo a mangata ke bahlodi.







# Batho ba bangata ba re thusang



Ha re bueng

Bua le motswalle wa hao ka batho bohle ba motse wa heno ba ka o thusang.



Ha re bapiseng

Etsa mola ho bapisa ditshwantsho tse ka letsohong le letshehadi le polelo e nepahetseng e ka letsohong le letona.

Ke thusa batho ba ka laeaborari ho ntsha dibuka kapa ho fumana ditaba. Ka nako e nngwe ke bolella bana dipale.

Ke rata diphoofolo. Ke thusa diphoofolo tse kulang kapa tse tswileng kotsi.

Ke tliša mangolo a tswang posong ebe ke a kenya ka lebokoseng la poso hae.

Ke o thusa ha o tshwerwe ke leino. Ke o bontsha ka moo o tshwanelang ho hlokomela meno a hao le ho a boloka a hlwekile kateng.

Ke thusa bana ba kulang le batho ba baholo. Ke ba fa meriana le ho ba hlaba nalete ho ba thusa hore ba fole.

Ke etsa bonnete ba hore diterata di hlwekile. Bekeng e nngwe le e nngwe, ke tla ka teraka ya matlakala ho lata ditshila mahaeng a lona.





Ha re etseng

Taka setshwantsho mona sa motho ya sebetsang mofuta wa mosebetsi oo o batlang ho o sebetsa.

O ka rata ho etsa mosebetsi o feng ha o qeta sekolo? Bolela hore hobaneng o rata ho etsa mosebetsi oo.




E etsetse kantle

- Leketla hodima jankete jimi mme o lebe pele o sebedisa ho itshwarella ho fanelanang.
- Wena le motswalle wa hao le etse kiribae. Bona hore o ka ya ka hakae.
- Titjhere o tla bapala mmino. E etsa o ikutlwe jwang? O thabile, o hloname kapa o kokobetse.



Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_





# Mosebetsi o motle setjhabeng



## Ha re bapiseng

Etsa mola ho tloha ho mofuta wa mosebetsi letsohong le letshehadi ho ya ho lentsewe leo o ka le bapisang le lona ka letsohong le letona.

mohlophisi wa dipalesa
Ditimamollo
Ngaka
sephehi
seroki
titjhere
mokuti wa moriri
mongodi

buka
sekere
dijo
dipalesa
meriana
setimamollo
barutwana
diaparo



## Ha re baleng

Kajeno Norman o bile le letsatsi le maphathephathe. O qadile ka ho leba laeborari ho fumana buka e rutang ho bapala kerikete. O kopile mosebetsi wa laeborari ho mo thusa. Hamorao a leba posong ho reka ditempe. Tseleng ho leba lapeng a kena tlilniki ho nka meriana ya nkgono wa hae. O fetile tlelapong ya bolo ya lehae moo a botsitseng motsamaisa hore papadi e latelang e neng. Motsamaisa a mo bolella hore a tadime botong ya ditsebiso. Qetellong, ha a fihla lapeng, a fumana ntlo ya hae e tletse metsi. O hlokile ho bitsa polambara kaha peipi ya metsi ka kamoreng ya ho hlapa e phatlohile.



## Ha re ngoleng

Bala dipotso tsena mme o akanye hore Norman o tla reng ho e nngwe le e nngwe mme o e ngole.

Ke batho bafe ba bararo ba thusitseng Norman kajeno?

Norman o itseng ho mosebetsi wa laeborari?

Norman o itseng ho rakhemisi?


Norman o itseng ho mo tsamaisi wa bolo setetiamo?

Norman o itseng ho polambara?

Norman o itseng posong?



Sheba ditshwantsho. Di bontsha Thabo a etsa mesebetsi ya hae kaofela, empa di kopakopane. Di tshwaye ka tatelano e nepahetseng.



Ha e le lekgetlo la hao, titjhere ya hao o tla o dumella hore o nke pampiri lebokoseng. Sheba lentswe sekotwaneng sa pampiri, empa o se ke wa e bontsha motho. O tla bona lebitso la mofuta wa mosebetsi. Jwale bontsha phaposi hore mosebetsi o na ke wa eng o sa re letho petsisa mosebetsi. Baithuti ba bang ba tshwanela ho fumana hore ke mofuta ofe wa mosebetsi oo o ba bontshang ona.



- Lahlela bolo ya tenese hodimo moyeng ebe o a e tshwara. E lahlele hape, hodimo haholo ebe o a e tshwara. E lahlele hodimodimo, ebe o a e tshwara.

**Titjhere ya hao e tla o neha hulahupu.**

- Beha hulahupu fatshe. Qhomisa bolo ka hara hulahupu ka letsoho la hao le letona mme o e kape ka letsoho le letshehadi. Ka mora moo etsa jwalo ka tsela e nngwe. Tsamaya o potoloha bokantle ba hulahupu mme o tlaplatlodise bolo ka hara yona. Etsa sena pele ka letsoho le le leng, ka mora moo ka le leng. Ema ka hara hula hupu o otlanya bolo hohle ka ntle ho hula hupu.
- Tsamaya matswedintsweke dipakeng tsa moo ho tshwauweng mme o tlaplatlodise bolo ya tenese ka nako e le nngwe.







Kotara ya 4 - Beke ya 1



Ha re etseng

# Naha ya rona, Afrika Borwa

Sheba mmapa wa Afrika Borwa

Beha letshwao mmapeng ho Profense eo o dulang ho yona.

Jwale fumana toropo kapa motsemoholo wa heno o o etsetse sedikadikwe.





Ha re ngoleng

Sheba mmapa hape o arabe dipotso tsena.

Letsatsi: .....

O dula porofenseng efe?

Lebitso la sebaka seo o dulang ho sona ke lefe?

Ke Porofense e feng e haufi le porofense eo o dulang ho yona?

Ha batho ba dibaka tse ding ba tjhakela porofense ya hao ba batla ho bona eng?



Ha re ngoleng

Hopola o ilo tjhakela diporofense tse ding tse pedi. Ke porofense di feng tseo o batlang ho di tjhakela? Ngola ntho e le nngwe kapa tse pedi tseo o batlang ho di bona porofenseng ka nngwe.

Lebitso la porofense	Dintho tseo o batlang ho di bona

Mona Afrika Borwa ho na le dipuo tse leshome le motso o mong tsa semmuso. Ngola mabitso a puo tse nne. Na o bua kapa e mong wa metswalle ya hao o bua dipuo tseno? Ngola mabitso a bona pela puo tseo ba di buang.

	Dipuo tsa semmuso	Batho bao ke ba tsebang ba e buang
1.		
2.		
3.		
4.		














# Folakga ya rona ya naha



Ha re etseng

Afrika Borwa e fumane folakga e ntjha ka 27 Mmesa 1994. Sena ke setshwantsho sa folakga ya rona. Ke folaga ya naha ya rona hobane ke ya rona. E kgabise ka mmala.

- 1 = kgubedu 
- 2 = tala 
- 3 = tshehla 
- 4 = tshweu 
- 5 = bolou 
- 6 = ntsho 



Ha re bueng

Buisana le motswalle wa hao ka dibaka tseo o ka bonang folaga ya naha ya Afrika Borwa.

- Na ho na le folakga ya Afrika Borwa sekolong sa hao?
- Na ho na le dibaka tse ding motseng wa hao moo o ka bonang folakga?
- Na seteishene sa mapolesa se na le folakga?



Ha re ngoleng

Re bona folakga ya naha diketsahalong dife? Ngola diketsahalo tse 3 kapa 4 moo folakga ya naha e phahamiswang teng.




### Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena. Kenya letshwao (✓) ha polelo e le nnete kapa (✗) ha polelo e fosahetse.

Letsatsi: .....

✓	✗

Folakga e ile ya phahamiswa kgetlo la pele ka la 27 Mmesa 1994.

Ho na le mmala e mmedi folakgeng.

Afrika Borwa e bile le folakga e le nngwe ho tloha 27 Mmesa 1994.

O ka bona folakga seteisheneng sa mapolesa.



### Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Buisana le motswalle wa hao ka hore dibapadi tsa bolo ya maoto di etsang setshwantshong sena.



### E etsetse kantle

Etsang sedikadikwe ka ho kopanya matsoho.

- Mathang le eme nqa e le nngwe.
- Tsamaya le leba pele maoto a 6.
- Qhomelang morao maoto a 10.
- Tlola makgetlo a 6 ka leoto le leng le le leng.
- Nka mehato e 3 ho le letshehadi le e 3 ho le letona.
- Tsamaya ka lekeke o fpanyetsa maoto.
- Ema!

**Bontsha ditaelo:**  
Hodima dikarete tsa tataiso.



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_





# Pina ya setjhaba le seabo sa sefoka sa naha ya rona




Ha re baleng

Re na le pina e monate ya setjhaba. Lebitso la yona ke "Nkosi Sikelel' iAfrika" se bolelang "Morena boloka Afrika" Ditemana tse pedi tsa pele di ka seZulu, seXhosa le Sesotho. Tsa ho qetela tse pedi di ka Seburu le Senyesemane.



Ha re bineng

Ana ke mantswe a Nkosi Sikelel' iAfrika. Na o ka a bina?  
A re lekeng.

	Mantswe a pina	Anthem ka English
Xhosa	Nkosi sikelel' iAfrika Maluphakanyisw' uphondo lwayo,	Lord, bless Africa May her spirit rise,
Zulu	Yizwa imithandazo yethu, Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.	Hear our prayers, Lord bless us, her children.
Sesotho	Morena boloka setjhaba sa heso, O fedise dintwa le matshwenyeho, O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, Setjhaba sa, South Afrika, South Afrika.	Lord, we ask that our nation be protected, That all conflicts are ended. Protect us, protect our nation, our nation, South Africa, South Africa.
Afrikaans	Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see, Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee,	Ringling out from our blue heavens, From our deep seas breaking round, Over ever-lasting mountains, Where the echoing crags resound.
English	Sounds the call to come together, And united we shall stand, Let us live and strive for freedom In South Africa our land.	



**Ha re ngoleng**

Batho ba bina pina ya rona ya setjhaba neng? Tshwaya ka letshwao la nepo (✓) haeba polelo e le nnete kapa tshwaya ka sefapano (✗) haeba polelo e fosahetse.

	✓	✗
Batho ba bina pina ya setjhaba kerekeng.		
Sehlopha sa bolo sa Bafana Bafana se bina Nkosi Sikelel' iAfrika pele ba bapala bolo.		
Re bina pina ya naha sekolong		



**Ha re baleng**

Ha motho e mong a bona ka moo o saenang kateng (mokgwa o ikgethang oo o ngolang lebitso la hao kateng) lengolong, ba a tseba hore lengolo le tswa ho wena. Sefoka sa naha se tshwana le mosaeno wa naha. Ha re bona sefoka sa naha bukeng kapa raporotong, re tseba hore e hlaha mmusong wa Afrika Borwa. Sefoka sa naha ya rona se na le ditshwantsho tse ngata ho yona. Se seng le se seng se na le tlhaloso ya bohlokwa.

Mmamolangwane ka mapheo a phahameng ka mokgwa wa borena o hlokometse setjhaba sa rona.

Letsatsi le tjhabang, le bolela kganya le bophelo

Palesa ya protea, ke letshwao la botle ba naha.

Lerumo le koto di robaditswe fatshe, ho bontsha kgotso naheng

Meno a matelele a tlou, a emetse bohlale ba rona

Thebe, e bontshang hore re loketse ho tobana le ntho efe kapa efe e ka re etsahallang

Ditsejana tsa koro, di bontsha monontsha, wa naha ya rona, ho etsa bokgoni ba hore re leme dijo tse lekaneng bakeng sa ho jewa.

Ditshwantsho tse pedi tsa MaSan, ho re hopotsa batho ba mehleng ya kgale ba neng ba phela naheng ena ya rona.

Lepetjo la rona, Ike e:/xarra//ke, e leng ka puo ya Khoisan e hlalosa, "batho ba fapaneng kopanang"



**Ha re bueng**

Bua le motswalle wa hao ka hore o kile wa bona sefoka sa naha hokae. Na o ka bontsha motswalle wa hao sefoka sa naha hona jwale.



**Ha re ngoleng**

Ngola dibaka tse ding tse 2 kapa 3 moo o boneng Sefoka sa Naha.








# Sefoka se setjha sa Afrika Borwa



Ha re baleng

Sheba ditshwantsho. E nngwe le e nngwe ya tsona ke letshwao la setjhaba sa Afrika Borwa. Letshwao le emela ho hong. Matshwao ana kaofela a emetse Afrika Borwa.



Ha re ngoleng

Ngola sehlohwana bakeng sa setshwantsho ka seng sa matshwao a naha a ka tlaase. Sebedisa e le nngwe ya tse latelang:


Tshepe

Kalejone

Sefate se sesehla

Mamasianoka

Morena Protea



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa pente ka se seng sa matshwao ana. Bisanang ka mmala ho tshwareha le sebopeho.



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tse latelang. Sebedisa mantswe ana.

Letsatsi: .....



sefate se sesehla



porotea wa morena



rakebi



tlhapi

5

hlano



phoofolo



sente tse hlano

Palesa ya rona ya naha \_\_\_\_\_.

Sefate sa rona sa naha \_\_\_\_\_.

Tshepe ke \_\_\_\_\_ ya naha.

Nonyana ya rona ya setjhaba e hlaha \_\_\_\_\_ tjheleteng.

Phoofolo ya rona ya setjhaba e jeresing ya sehlopha sa \_\_\_\_\_.

Ho na le dipuo tse \_\_\_\_\_ pineng ya rona ya naha.

Galjoen ke \_\_\_\_\_ ya rona ya setjhaba.



Teacher:

Sign:

Date:





# Mekgwa e fapaneng ya ho buisana



Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme le buisane le motswalle wa hao ka mekgwa e fapaneng ya ho buisana eo le e bonang setshwantshong.



Ha re baleng

Ho bua ke mofuta wa puisano oo re o tsebang kaofela. Re ka etsa puisano ka ho ngola. Ka nako e nngwe puisano e ka etswa ka ntle le puo. Sheba ditshwantsho tse. Se seng le se seng se re bolella ntho e nngwe ka ntle le puo. Sheba ditshwantsho tse leqepheng le latelang. Setshwantsho se seng le se seng se re bolella ho hong ntle le ho sebedisa puo.



### Ha re ngoleng

Sekgeong se ka tlasa ditshwantsho, ngola seo setshwantsho se seng le se seng se se bolelang.



Letsatsi: .....



### Ha re etseng

Tadima dipolelo tse na tse mabokoseng

Re ka bolella motho e mong dintho tse na kaofela re sa bue. Nehelanang sebaka le motswalle wa hao ho bontsha ka moo re buisanang ka teng.

Dula pela ka.

Ha ke tsebe.

Ke halefile.

Etlo mona.

Tjhe.

Thola.

Ee.



### Ha re baleng

Ha o bua le motho founung, hopola hore ha a o bone. Ha o sebedisa matsoho le sefahleho sa hao, Ha ba bone seo o se tjhong. Empa o ka sebedisa lentse la hao, hobane ba ka o utlwa. O ka etsa lentse la hao le utlwahale le thabile kapa le hloname mme ba tla utlwa seo o se tjhong.



### Ha re etseng

Wena le motswalle wa hao le fapanyetsane sebaka ka ho bolela dipolelo tse na. Bontsha maikutlo ka sefahleho sa hao, matsoho le lentse.

#### Bolela polelo



Ntate wa ka o nkisitse lae borari.

Re ile toropong ka tekese.

Ke dutse hae ka Moqebelo.

Nkgono wa ka o kgutlela hae.

Ho ne ho na le lerata le leholo.

Kajeno ke Labone.

#### Maikutlo

thabile

thabile

halefile

hlomohile

tshohile

thabile



Jwale bitsa polelo hape. Lekgetlong lena, sebedisa lentse la hao **FEELA** ho bontsha maikutlo a hao.





54

Kotara ya 4 - Beke ya 3


# Ho buisana ka ho ngola le ka mantswe



Ha re ngoleng

Re sebedisa ho ngola bakeng sa mefuta e mengata ya dipuisano. Sheba ditshwantsho o ngole lebitso le nepahetseng tlasa setshwantsho se seng le se seng. Sebedisa le leng la mantswe ana.


SMS



emeili



lengolo



fekse




posekarata



Ha re ngoleng

Etsa e ka o nakong ya phomolo toropong eo o so kang o ba ho yona pele. Ngolla motswalle wa hao posekarete ka ntho e nngwe le e nngwe eo o e boneng le ho e etsa.



Letsatsi: .....



### Ha re etseng

Jwale sebetsa le motswalle wa hao.

- Dulang le furallane mme le etse e ka le buisana ka founu.
- Nehenang sebaka sa ho bua ka nako ya phomolo.
- Sebedisa lentswe la hao ho fetisa maikutlo a hao.



### Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue le motswalle wa hao sona. Bana ba ba sebedisa mantswe a bona jwang? Bua ka tsela tse ding tsa ho sebedisa lentswe ho fetisa molaetsa.



### Ha re tsweleng pele

A re bapaleng kerikete.

- Ikaroleng dihlopha tse pedi.
- Nka qeto hore ke sehlopha se fe se tlo o tla bolo le hore ke sefe se tlo akgela le ho thibela bolo.
- Na o tseba melawana ya kerikete? Haeba o sa e tsebe, titjhere ya hao e tla o thusa.







# Tsela tse ding tsa ho etsa puisano



Ha re etseng

Na o tseba tsela eo posekarete ya hao e tla e latela ho fihla ho motswalle wa hao? Bala tlhaloso ya mohato tseleng eo. Jwale sheba ditshwantsho. Nomora ditshwantsho o di bapise le ditlhaloso.



1  
O ngola posekarete ya hao.



2  
O reka setempe o se kgomaretse posekareteng ya hao.



3  
O posa posekarete le bokoseng la poso.




4  
Koi ya poso e isa posekarete ya hao posong.

5  
Posong, posekarete ya hao e ya hlophuwa, e nto behwa le mangolo a mang a yang toropong e le nngwe.


6  
Jwale posekarete ya hao e romelwa ka terene kapa ka sefofane ho ya posong ya toropo eo.

7  
Monna wa poso ya sebetsang posong o romela posekarete ntlong ya motswalle wa hao.





Letsatsi: .....



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue le motswalle wa hao ka sona. O ka fumana mefuta e mekae ya ho bua e fapaneng?



Ha re ngoleng

Sheba setshwantsho hape o arabe dipotso.

Ke batho ba bakae ba balang?

Ke mofuta ofeng wa ho bala oo re ka o etsang ho ithabisa?

Re ka bala eng tsatsi le leng le le leng ho fumana hore ho etsahalang naheng ya rona?





# Ho buisana ka papatso le ka mmino




Ha re etseng

Papatso ke mokgwa o mong wa puisano. Qapa phousetara ya hao ho phatlalatsa lero le letjha la ditholwana. Kenya dintho tse latelang phousetareng ya hao:

- Lebitso la lero la tholwana
- Theko ya lero la tholwana
- Setshwantsho sa tholwana
- Tlhaloso ya lero la tholwana
- Tlhaloso ya batho ba ka ratang lero la tholwana
- Moo batho ba ka rekang lero la tholwana


E bontshe metswalle mme le buisane ka mebala le dibopeho tseo o di sebedisitseng.





Ha re bueng

- Bua le motswalle wa hao hore o ka beha phousetara ya hao hokae.
- O batla ho etsa bonnete ba hore batho ba bangata ba e bone.



Ha re etseng

Mmino ke mokgwa o mong wa puisano. Bua le motswalle wa hao ka dipina tse fapaneng tseo o di tsebang.

- ♪ Nehanang sebaka sa ho bina pina e le thabisang.
- ♪ Jwale bina pina e o tsamaisang.
- ♪ Hobaneng e le pina e monate bakeng sa ho tsamaya?
- ♪ Le bina neng sekolong?
- ♪ Bina pina eo o e ratang haholo.
- ♪ Bolella motswalle wa hao hobaneng o se rata.



Ha re tsweleng pele

Ikaroleng dihlopha tse nne.  
 Le tlilo etsa lebelo la ho neheletsana.  
 Semathi sa pele sehlopheng se seng le se seng se na le molangwana.  
 Ha titjhere a etsa sesupo sa ho matha, semathi sa pele se mathela semathing tsa bobedi ho mo fa molangwana.  
 Semathi sa bobedi se matha se fane ka molangwana ho semathi sa boraro.  
 Semathi sa boraro se a matha se fe molangwana semathi sa bone.  
 Ba mathela kgweleng ya makgaolakgang.






# Re buisana jwang ha re sa utlwe?



Ha re etseng

E sebedisa ditsebe tsa rona ho utlwana. Taka setshwantsho sa motho ya mametseng. Bontsha hore o mametse eng.



Ha re ngoleng

Araba dipotso tse na.

Na o rata ho mamela seyalemoya? Bolela hobaneng.

O ka fumana ditaba difeng seyalemoyeng?

DJ wa seyalemoya o etsa eng?



**Ha re etseng**

Etsa eka o bala ditaba seyalemoyeng. Sebedisa lentswe la hao ho etsa hore bamamedi ba be le kgahleho ya ho mamela. Sebedisa mantswe ana:

Difefo le morwallo

Nako ya phomolo ya dikolo

Sephethephethe mebileng

Bana ba Kereiti ya 2


Kgau ya mmetse

Bafana Bafana



**Ha re baleng**

Batho ba sa itekanelang ba ye ba fumane mekgwa e fapaneng ya ho buisana. Mohlala, batho ba bangata ba sa utlweng ditsebeng ha ba kgone ho ithuta ho bua. Ba sebedisa matshwao ka matsoho le menwana ho buisana le batho ba bang. Re bitsa sena puo ya matshwao (sign language). Matshwao a fapaneng a na le meeelo e fapaneng. Sheba alefabethe ya matshwao a puo ka tlase. Leka ho bitsa lebitso la hao ka mongolo wa puo ya matsoho. Jwale sebedisa puo ya matsoho ho dumedisa motswalle wa hao.



**Ha re ngoleng**

Tekolo ya mosebetsi o fetileng. Bala dipotso o etse letshwao (✓) kapa (✗) lebokoseng le nepahetseng.

Ho itlhlahloba

	✓	✗
Ho ile ha ba bonolo ho saena, lebitso la ka ka puo ya matshwao.		
Ke ne ke utlwisa puo ya matshwao ya motswalle wa ka.		
Ke natfetswe ke puisano ya matshwao a puo.		







# Re buisana jwang ha re sa bone?



## Ha re etseng

Kwala mahlo a hao o nahane ka dintho tseo o ke keng wa di etsa ha mahlo a hao a kwalehile.

Na o ka bala buka?

Na o ka ngola?

Na o a tseba ha motswalle wa hao a bososela?

Motswalle wa hao o apere eng kajeno?

Bula mahlo a hao o netefatse. O ne o nepile kapa tjhe?



## Ha re baleng

Batho ba difofu, ba sa boneng mahlong, ba sebedisa alefabeto ya Braille ha ba bala le ha ba ngola. Alefabeto ya Boreili e sebedisa matheba ao o ka a utlwang ka menwana leqepheng. Ha batho ba tsebang Boreile ba mathisa menwana ya bona mathebeng, ba ka bala mantswe ka menwana.

Alefabeto ya mongolo wa Braille o ile wa sibollwa ke monna ya bitswang Louis Braille, ya neng a sa bone mahlong.





Ha re baleng

Sheba Alefabeto ya Boreili.

●	●● ●	●●	●● ●	● ●	●● ●	●● ●●	●● ●●	● ● ●●	● ●
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
●● ●●	● ●	● ● ●	●● ●	●● ●● ●	● ● ●	●● ●● ●	●● ●● ●●	●● ●● ●●	
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
● ● ●	●● ●●	● ●●	● ●● ●●	● ● ●● ●	●● ●●	●● ●● ●●	● ● ●●	● ● ●●	
S	T	U	V	W	X	Y	Z		



Ha re etseng

Ngola lebitso la hao ka Boreile.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Ha re ngoleng

Itlhatlhobe mosebetsing o fetileng. Bala dipotso o etse letshwao (✓) kapa (✗) lebokoseng le nepahetseng.

Boitlhatlhobo

	✓	✗
Nka tekena lebitso la ka ke sebedisa puo ya matshwao.		
Nka ngola lebitso la k aka boreili.		





# Bosiu le motshehare



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tse na o bue le motswalle wa hao ka tsona.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho hape o arabe dipotso tse na.

Ke setshwantshong sefe moo e leng bosiu?

Bolela hore hobaneng o nahana jwalo?

Ke eng eo o e ratang haholo – motshehare kapa bosiu? Hobaneng.

Re ka sebedisang ho etsa kganya ha ho le lefifi?




**Ha re bueng**

Sheba ditshwantsho mme le buisane ka tsona le motswalle wa hao. Totjhe e hloka eng hore e sebetse? O tlameha ho etsa eng ho kgantsha totjhe:



**Ha re ngoleng**

Nomora ditshwantsho tsena ka tatelano e nepahetseng ho bontsha seo Refilwe a se entsang ho tloha hakona ya dijo tsa mantsiboya ho fihlela a ilo robala.



Jwale kgetha se tla etsang hore setshwantsho se seng le se seng se kgahle lenaneng le tafoleng. Ngola nomoro ya setshwantsho se nepahetseng haufi le nomoro.

O kgathetse ebile o ilo robala hang hang.	
O a tola.	
Refiloe le ba lelapa labo ba rata ho qoqa, ho ja dijo tsa mantsiboya mmoho le ho phetelana ditshomo mantsiboya.	
Jwale ke nako ya hore Refiloe a robale.	
O hlatswa meno a hae ka borashe.	
Ka morao ho dijo tsa mantsiboya ba thusa kaofela ho hlatswa dijana le ho hlwekisa kitjhini.	







60

Beke ya 6  
Kotara ya 4

# Ditoro le ditakatso bosiu



Ha re etseng

Iketsise e ka o bile le toro e makatsang. Etsa setshwantsho ka toro ya hao.



Ha re ngoleng

Jwale ngola dipolelo tse mmalwa ka toro ena.

Ho etsahetse eng?

O bone eng?

O ile wa ikutlwa jwang?



### Ha re ngoleng

Batho ba bang ba re ha o ka bona naleli ya motjhotjhono, o tshwanela ho etsa kopo ya hao. Iketsise e ka o bone naleli e nyamelang, o nto ngola toro ya hao.

Letsatsi: .....

Ke lakatsa.....

Nka rata ho lora ka....



### Ha re etseng




Tlotsa setshwantsho sa hao moo o robetseng ka mmala.

#### O tla hloka:

- Pente ya mofuta o mong le o mong
- Borashe ba ho penta
- Metsi a ka botlolong kapa a ka kopong ho hlwekisa borashe ba ho penta

#### Seo o tlamehang ho se etsa:

Mena leqephe halofo, jwale le bule hape. Mena lehlakoreng le leng, tlotsa setshwantsho sa hao moo o apereng diaparo tsa ho robala ka mmala. Jwale mena pampiri halofo hape pikitla ka matsoho hodima yona. Ha o bula pampiri hape, o tla bona setshwantsho se tshwanang le sa hao ka lehlakoreng le leng. Phuthuloha: beha matsoho a hao mpeng.



### Ha re tsweleng pele

Iphuthumatse: Honyetsa mahetla a hao, etsa hore matsoho a hao a be bobebe, hlohlora diatla tsa hao. Tsoka letsoho la hao le letona o le ise pele le hohle. Etsa hona ha tshela. Etsa seo hape ka letsoho la hao le letshehadi. Tsokela letsoho la hao le letona morao ha tshela. Etsa seo hape ka letsoho la hao le letshehadi. Jwale tsoka matsoho a le mabedi o a ise makgetlo a tshelatseng. Jwale a tsokoletse morao. Jwale tsokoletsa letsoho le leng morao le le leng pele ka nako e le nngwe. Etsa sena makgetlo a tshelatseng, o nto tjhentjha matsoho. Phomola: Beha matsoho a hao mpeng ya hao. Hemela ka hare, tlase ho ya mpeng, ho fihlela o bona matsoho a hao a arohana. Hemela ka ntle butle, ka bobebe. Etsa sena hane.







# Mosebetsi wa bosiu le motshehare



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho o bue le motswalle wa hao ka tsona. Ke batho ba feng ba sebetsang bosiu? Ke batho ba feng ba sebetsang motshehare?




Ha re ngoleng

Ke batho ba feng ba etsang mosebetsi wa bona motshehare le bosiu? Etsa letshwao (✓) pela setshwantsho se nepahetseng.

	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<p>Re sebetsa bosiu le motshehare.</p>					<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Letsatsi: .....



**Ha re bueng**

Bua le sehlotshwana sa hao ka batho ba sebetsang bosiu feela.

Na matijhere a sebetsa bosiu feela?

Na balebedi ba sebetsa bosiu feela?

Na ho na le motho eo o motsebang ya sebetsang bosiu feela. O etsa eng?



**Ha re ngoleng**

Bolela mofuta wa mosebetsi oo motho e mong le e mong a o etsang bosiu.








Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_






# Ho etsa mosebetsi o motle bosiu



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho o bue le motswalle wa hao ka tsona. Ditshwantsho tse na di o phetela pale efe?





**Ha re ngoleng**

Sheba ditshwantsho hape o arabe dipotso tsena.

O nahana hore ngaka e itseng ho morafi?

Morafi o sebedisa eng ho bona tlasa lefatshe?

Hobaneng ho na le molebedi ya hlokomelang sepetlele?

Na ho na le motho eo o mo tsebang ya sebetsang bosiu? O etsa mosebetsi wa mofuta o feng?

Na ho a kgoneha hore motho ofe kapa ofe a sebetse nako yohle? Bolela hobaneng o nahana jwalo.



**Ha re tsamayeng**


- Hlwella hodimo o theohele fatshe mehato e leshome. Ema o hemele fatshe.
- Hlwella hodimo o theohele fatshe mehato e leshome. Bula o kwale diatla tsa hao ha o ntse o etsa sena.
- Hlwella hodimo o theohele fatshe mehato e leshome hape. Hlohlora matsoho a hao.
- Jwale etsa mehato e leshome e qetellang ho ya hodimo le tlase. Opa matsoho ha o ntse o etsa sena.



Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_



# Diphoofolo tsa bosiu



**Ha re bueng**

Sheba ditshwantsho mme le buisane ka tsona le motswalle wa hao. Sheba hore ke diphoofolo tse kae tseo o ka tsebang mabitso a tsona. Na o kile wa bona tse ding tsa diphoofolo tse na?



**Ha re baleng**

Diphoofolo tse ngata di ipata le ho robala motshehare, di tsamaya hohle bosiu feela. Re di bitsa ka hore ke diphoofolo tse tsamayang bosiu, tse robalang motshehare. Diphoofolo tse ding tse tsamayang bosiu mme di robala motshehare di dula moo ho tjhesang ebile ho omeletse haholo nakong ya motshehare. Sheba hore ke diphoofolo tse kae tseo o ka tsebang mabitso a tsona. Di emela ho phole pele, ha letsatsi le diketse, di tswela ka ntle. Ho na le diphoofolo tse tsomang bosiu. Diphoofolo tse ding tse tsamayang bosiu di robala motshehare di ipatela diphoofolo tse ding tse di tsomang nakong ya motshehare. Ho boetse ho na le diphoofolo tse ding tse tsamayang bosiu tse robalang motshehare di tsoma bosiu.



**Ha re ngoleng**

Jwale araba dipotso tse na.

Hobaneng diphoofolo tse ding di tsoma bosiu?


O utlwile diphoofolo di feng bosiu?




Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena. Etsa letshwao (✓) lebokoseng ha o nahana hore polelo e nepahetse. Etsa letshwao (✗) ha o nahana hore e fosahetse.

Boitlhatlhobo

	✓	✗
Diphoofolo tse tsamayang bosiu mme di robala motshehare di kgona ho utlwa hantle.		
Diphoofolo tse ding di robala motshehare hore di dule di phodile.		
Diphoofolo tsetsamayang bosiu mme di robala motshehare di kgona ho nkgella haholo		
Dinonyana ke diphoofolo tsa letsheare lohle.		



Ha re baleng

Diphooko di robala motshehare empa di tswela ka ntle bosiu hore di tsome. Di na le mahlo a maholo a shebang pele, jwale ka a rona. Diphooko di bona hantle haholo ha kgwedi e tjhabile. Ha di bone ha ho le lefifi haholo. Diphooko di na le manala a matla a bohale. Di a sebedisa ho tshwara diphoofolo tse nyane tseo di di tsomang. Mapheo a tsona a kwahetswe ka masiba a bonolo. Masiba a thusa diphooko ho fofa di kgutsitse hore diphoofolo tse di tsomang di se ke tsa di utlwa



Ha re ngoleng

Bala ka diphooko hape o nto araba dipotso tsena.

Diphooko di kgona jwang ho tshwara diphoofolo tseo di di tsomang?
Diphooko di tsoma diphoofolo tse nyane kapa tse kgolo?
Diphooko di na le manala a mofuta o fe?

Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_



# Phoofolo e dulang e bolokelehile bosiu



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue le motswalle wa hao ka sona. O tseba lebitso la phoofolo ena? O kile wa e bona?



Ha re baleng

Dinoko di robala motshehare. Bosiu di batla dijo. Di sebedisa manala a tsona abohale ho tjheka metso le dikotwana tseo di di jang. Di rata ho ipata ka tlasa majwe. Di na le masiba hohle mmeleng. Masiba a tsona e ka re meutlwa ka bohale. Ha phoofolo e tsomang e atamela ho yona, Noko e tjhetjhella morao e nto hlabane setsumi ka masiba. Masiba a yona a wela fatshe hore e tsebe ho matha. Setsumi se be se utlwile bohloko hoo se sitswang ho lelekisa Noko.



Ha re ngoleng

Jwale araba dipotso tsenae.

Phoofolo ena e bitswa eng?

E etsang ha phoofolo e tsomang e atamela haufi le yona?

E dula kae?

E ja eng?

Na ke phoofolo e phelang bosiu?


Make a circus mobile



Cut out the circus tent roof on the solid black lines. Glue the ends together to form a circle. Now join all the points together at the top with celotape.

Cut out the circus characters and hang them from the circus tent with string.

Fold the flag around the string at the top and glue it. Fold the stars around the string and glue it.



glue here

glue here



